

ELA HLOKO:

- o Diriša rubriki ye ge o swaya ditaodišo (Lephephe la 3, Karolo ya A).
- o Meputso ya 0–50 e arotšwe ka magato a mahiano a ditlhalošo.
- o Mo go diteng, polelo le setaele, le legato le lengwe le le lengwe la magato a ditlhalošo a mahiano le arotšwe ka dikarolwana tše pedi, e lego legato la godimo le la fase go lebeleletšwe kabo ya meputso le ditlhalošo.
- o Sebopego ga se sa arolwa ka legato la godimo le la fase.

KAROLO YA A: RUBRIKI YA GO SWAYA DITAODIŠO TŠA SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE [MEPUTSO YE 50]

Dinyakwa	Bokgoni bja go ikgetha	Bokgoni bja maemo	Bokgoni bja magareng	Bokgoni bja motheo	Ga go bokgoni
DITENG LE PEAKANYO (Go araba dipotšišo) Tatelano ya dikgopolo ge go dirwa peakanyo. Temogo ya morero, baamogedi ba tshedimošo le dikamano. MEPUTSO YE 30 Diteng = 25 Peakanyo = 5	Legato la godimo -Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša. -Dikgopolo tše bohiale, tša go hohla mabjoko tšeo di tšwelego mahlalagading. -Peakanyo le itemagano ke tšeo di ikgethilego go akaretšwa matseno, mmele le matetšo.	22–24 -Potšišo e arabilwe gabotsebotse. -Dikgopolo di kgahlliša kudu ebile di sepelelana le hlogo/sererwa. -Peakanyo le itemagano ya dikgopolo ke tše botsebotse go akaretšwa matseno, mmele le matetšo.	16–18 -Karabo e a kgotsofatša. -Dikgopolo di itemagane ebile di a kgodiša. -Peakanyo le itemagano ya dikgopolo ke tše kaone go akaretšwa matseno, mmele le matetšo.	10–12 -Itemagano ya dikgopolo ga se ya maleba. -Dikgopolo ga di tšwelele gabotse ebile ga di bonišhe boitharmelo. -Tatelano ya le itemagano dikgopolo di tšwelela ganngane.	4–6 -Molekwa o tšwele tseleng kudukudu -Dikgopolo di hlakahlakane ebile ga di nepiše. -Dikgopolo ga di nepiše hlogo ebile di a ipoeletša. -Ga go tateleano le itemagano ya dikgopolo.
	Legato la fase -Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo. -Dikgopolo tše bohiale tša go tšwa mahlalagading. -Bokgoni bja maemo a godimo bja go beakanya le go itemaganya dikgopolo go akaretšwa matseno, mmele le matetšo.	19–21 -Potšišo e arabilwe gabotse. -Dikgopolo di kgahlliša ebile di sepelelana le hlogo/sererwa. -Peakanyo le itemagano ya dikgopolo ke tše botse go akaretšwa matseno, mmele le matetšo.	13–15 -Potšišo e arabilwe ka mo go kgotsofatšago eupša ga se ya hlaka gabotse. -Itemagano ya dikgopolo e a kgotsofatša ebile e a kgodiša. -Peakanyo le itemagano ya dikgopolo di a kgotsofatša go akaretšwa matseno, mmele le matetšo.	7–9 -Molekwa o tšwele tseleng. -Dikgopolo di hlakahlakane. -Ga go peakanyo goba itemagano ya dikgopolo yeo e tšwetelago.	0–3 -Ga go bolelwe selo ka hlogo yeo e filwego. -O tšwele tseleng kudukudu. -Diteng ga di nepiše ebile di hlakahlakane.

NEM
VERM
MWAM

EDUCATION
2014 -11- 27
FRONTIER ROAD X 110
PRETORIA 0001
PUBLIC EXAMINATIONS

POLELO, MONGWALELO LE PALOBOHLATSE	14-15	11-12	8-9	5-6	0-3
<p>Segalo, reišistara, mongwalelo, tlontlontšu ya maleba ya morero le dikamano</p> <p>Kgetho ya mantšu</p> <p>Tirišo ya polelo le melawana, maswao, popopolelo le mopeleto.</p> <p>MEPUTSO YE 15</p> <p>Polelo =10</p> <p>Mongwalelo =3</p> <p>Padišobohlatse =2</p>	<p>-Segalo, reišistara, setaele le tlontlontšu di kudukudu le morero, baamogedi le dikamano.</p> <p>-Polelo ke ya boitšhepo, ya go nona, ya maatlakgogedi</p> <p>-Polelo e na le segalo sa go ba le maatlakgogedi ebile e nonne ka mebolelwana ya go kgahlša.</p> <p>-Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo le mopeleto.</p> <p>-Polelo e beakantšwe ka bokgwari bja maemo a godimodimo.</p>	<p>-Segalo, reišistara, setaele le tlontlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano.</p> <p>-Tirišo ya maleba ya polelo e dira gore molaeliša o kwagale.</p> <p>-Segalo ke sa maleba.</p> <p>-Mebolelwana e dirišišwe go godiša boleng bja diteng.</p>	<p>-Segalo, reišistara, setaele le tlontlontšu di sepelelana gananyane le morero, baamogedi le dikamano.</p> <p>-Tirišo ya polelo ke ya motheo.</p> <p>-Segalo le mošito ga se tša maleba.</p> <p>-Tlontlontšu ke ye nnyane kudukudu moo e lego gore e dira gore ditaba di se kwešišagale.</p>	<p>-Polelo ga e kwešišagale.</p> <p>-Segalo, reišistara, setaele le tlontlontšu ga di sepelelane le morero, baamogedi le dikamano.</p> <p>-Tlontlontšu ke ye nnyane kudukudu moo e lego gore e dira gore ditaba di se kwešišagale.</p>	
<p>Legato la godimo</p>	<p>13</p> <p>-Polelo ya maemo a godimodimo ya go ba le segalo se maatla.</p> <p>-Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo goba mopeleto.</p> <p>-Polelo e beakantšwe ka bokgwari.</p>	<p>10</p> <p>-Polelo ke ya maemo a godimo ya go ba le maatlakgogedi.</p> <p>-Segalo ke sa maleba sa go ba le maatlakgogedi.</p> <p>-Diphošwana tše nnyane tša popopolelo le mopeleto.</p> <p>-Polelo e beakantšwe gabotse.</p>	<p>7</p> <p>-Tirišo ya polelo e a kgotsofatša eupša e na le diphošo.</p> <p>-Segalo se a kgotsofatša eupša mebolelwana ga se ya dirišwa o kaalo.</p>	<p>4</p> <p>-Polelo ga e kgotsofatše</p> <p>-Ga go phapantšho ya mafoko.</p> <p>-Tlontlontšu ga se ye kaalo.</p>	<p>0-1</p> <p>-Dintlha tša maleba ga di gona.</p> <p>-Mafoko le ditemana di fošagetše.</p> <p>-Taodišo ga e kwagale.</p>
<p>Legato la tase</p>	<p>5</p> <p>-Tšwetšopele ya sererwa ke ya maemo a godimodimo.</p> <p>-Tlhalošo ya dikgopolo ke ya maemo a godimodimo.</p> <p>-Tlhamo ya mafoko le ditemana ke ya go ikgetha, ya maemo a godimodimo.</p>	<p>4</p> <p>-Tatelano ye botse ya tšwetšopele ya dintlha.</p> <p>-Tlhamo ye botse ya dintlha le dikgopolo.</p> <p>-Mafoko le ditemana di beakantšwe ka makgethe.</p>	<p>3</p> <p>-Dintlha tša maleba di tšweleditšwe.</p> <p>-Mafoko le ditemana di hlamagile gabotse.</p> <p>-Taodišo e a kwagala.</p>	<p>2</p> <p>-Dintlha tša maleba ga se tše kae.</p> <p>-Mafoko le ditemana di na le diphošo.</p> <p>-Taodišo e a kwagala eupša e na le mafokodi.</p>	<p>0-10</p>
<p>SEBOPEGO</p> <p>Dinyakwa/dipharologantšho tša setšweletšwa.</p> <p>Tšwetšopele ya ditemana le tlhamo ya mafoko</p> <p>MEPUTSO YE 5</p> <p>KABO YA MEPUTSO</p>	<p>43-50</p>	<p>33-40</p>	<p>23-30</p>	<p>13-20</p>	<p>0-10</p>

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION
2014 -11- 27
PAYMENT PAGE 110
PRETORIA 0001


NZM
Vem
DWM

RUBRIKI YA GO SWAYA DITŠWELETŠWA TŠE TELELE TŠA TIRIŠANO TŠA SEPEDILEMETLALETŠO LA MATHOMO [MEPUTSO YE 30]

Dinyakwa	Bokgoni bja go ikgetha 15-18	Bokgoni bja maemo 11-14	Bokgoni bja magareng 8-10	Bokgoni bja motheo 5-7	Ga go bokgoni 0-4
DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO (Go araba dipotšišo le dikgopolo) -Tatelanyo le peakanyo ya dikgopolo -Morero, baamogedi, dinyakwa/dipharologanišo le dikamano	- Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša. -Dikgopolo ke tše bohlahe tša go tšwa mahlaagading. -Tsebo ye e tseneletšego ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa. -Ditaba di nepiša setšweletšwa thwi. -Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ya maemo a godimo. -Thalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo ebile e thekga sererwa. -Sebopego ke sa maleba sa go sepelelana le setšweletšwa.	-Bokgoni bjo bobotsebotse bja go araba potšišo bjo bo laetšago tsebo ye botse ya mohuta wa setšweletšwa. -Ditaba di nepiša setšweletšwa -Molekwa ga se a tšwa tseleng. -Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ye botse. -Thalošo ya ditaba ke ye botse ebile e thekga serewa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo diphošwana di se kae.	-Bokgoni bja go kotsofatša bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ya mohuta wa setšweletšwa. -Go na le nepišo eupša go na le go tšwa tseleng gannyane. -Tlemagano ya dikgopolo le dikamano e a kgotsofatša. -Thalošo ya ditaba e a kgotsofatša ebile thekga sererwa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana.	--Bokgoni bja motheo bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ye nnyane ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa. -Go na le nepišo ye nnyane ya setšweletšwa eupša go na le go tšwa tseleng. -Tlemagano ya diteng le dikgopolo ga se ye kaalo. -Thalošo ya ditaba ke ya motheo ebile e thekga sererwa gannyane. -Ga se a šomiša melao ya sebopego ka tshwanelo. -Go tlogetšwe dintlha tše bohlokwa.	Karabo ga e laetše tsebo le ye nnyane ya mohuta wa setšweletšwa. -Molaetša ga o tšwelele gabotse ka ge molekwa a tšwele tseleng kudukudu. -Ga go tlemagano ya diteng le dikgopolo. -Ditaba di hlošwa gannyane. -Sebopego sa setšweletšwa ga se sona.
MEPUTSO YE 18 Diteng= 14 Peakanyo= 2 Sebopego= 2	- Segalo, reišistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo e nepagetše ebile e hiamegile gabotse. -Ga go na le ge e ka ba phošo e tee.	-Segalo, reišistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo ga e na diphošo tša popopolelo ebile e hiamegile gabotse. -Tlotlontšu ke ye ntši. -Gantši ga go diphošo.	-Segalo, reišistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano. -Diphošo tša popopolelo ga se tše ntši. -Tlotlontšu ke yeo e lekanešego. -Diphošwana tšego di lego gona ga di fetoše molaetša.	-Segalo, reišistara, mongwalelo le tlotlontšu ga di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano. -Sengwalo se tletše ka diphošo ebile se hlahahlakane. -Tlotlontšu yeo e lego gona ga e sepelelana le morero le ga nnyane. -Molaetša ga o tšwelele le ga nnyane.	0-7
POLELO, MONGWALELO LE PADIŠISOBOHLATSE -Segalo, reišistara, mongwalelo, morero, baamogedi le dikamano -Tirišo ya polelo le melawana kgetho ya mantšu -Maswao le mopeleto	- Segalo, reišistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo e nepagetše ebile e hiamegile gabotse. -Ga go na le ge e ka ba phošo e tee.	-Segalo, reišistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo ga e na diphošo tša popopolelo ebile e hiamegile gabotse. -Tlotlontšu ke ye ntši. -Gantši ga go diphošo.	-Segalo, reišistara, mongwalelo le tlotlontšu ga di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano. -Sengwalo se tletše ka diphošo ebile se hlahahlakane. -Tlotlontšu yeo e lego gona ga e sepelelana le morero le ga nnyane. -Molaetša ga o tšwelele le ga nnyane.	0-3	
MEPUTSO YE 12 Polelo= 8 Mongwalelo= 2 Padišisobohlatse= 2	- Segalo, reišistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo e nepagetše ebile e hiamegile gabotse. -Ga go na le ge e ka ba phošo e tee.	-Segalo, reišistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo ga e na diphošo tša popopolelo ebile e hiamegile gabotse. -Tlotlontšu ke ye ntši. -Gantši ga go diphošo.	-Segalo, reišistara, mongwalelo le tlotlontšu ga di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano. -Sengwalo se tletše ka diphošo ebile se hlahahlakane. -Tlotlontšu yeo e lego gona ga e sepelelana le morero le ga nnyane. -Molaetša ga o tšwelele le ga nnyane.	0-7	
KABO YA MEPUTSO	25-30	19-23	14-17	9-12	0-7

Handwritten notes:
NEM
VRM
MWM

2014-11-27
DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION




RUBRIKI YA GO SWAYA DITŠWELETŠWA TŠE KOPANA TŠA TIRIŠANO TŠA SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA MATHOMO [MEPUTSO YE 20]

Dinyakwa	Bokgoni bja go ikgetha 10-12	Bokgoni bja maemo 8-9	Bokgoni bja magareng 6-7	Bokgoni bja motheo 4-5	Ga go bokgoni 0-3
DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO (Go araba dipotšišo le dikgopolo) -Tatelanyo le peakanyo ya dikgopolo -Morero, baamogedi, dinyakwa/dipharologantšho le dikamano	-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša. -Dikgopolo ke tše bohiale tša go tšwa mahlagading. -Tsebo ye e tseletšego ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa. -Ditaba di nepiša setšweletšwa -Molekwa ga se a tšwa tseleng. -Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke se botse. -Tihalošo ya ditaba ke ye botse ebile e thekga sererwa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošwana di se kae. diphošwana di se kae.	Bokgoni bjo bobotsebotse bja go araba potšišo bjoo bo laetšago tsebo ye botse ya mohuta wa setšweletšwa. -Ditaba di nepiša setšweletšwa -Molekwa ga se a tšwa tseleng. -Tlemagano ya dikgopolo le dikamano e a kgotsofatša. -Tihalošo ya ditaba e a kgotsofatša ebile e thekga sererwa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana.	-Bokgoni bja go kgotsofatša bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ya mohuta wa setšweletšwa. -Go na le nepišo eupša go na le go tšwa gannyane. -Tlemagano ya dikgopolo le dikamano e a kgotsofatša. -Tihalošo ya ditaba e a kgotsofatša ebile e thekga sererwa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana.	-Bokgoni bja motheo bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ye nnyane ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa. -Go na le nepišo ye nnyane ya setšweletšwa eupša go na le go tšwa tseleng. -Tlemagano ya diteng le dikgopolo ga se ye kaalo. -Tihalošo ya ditaba ke ya motheo ebile e thekga sererwa gannyane. -Ga se a šomiša melao ya sebopego ka tshwanelo. -Go tlogetšwe dintlha tše bohlokwa.	-Karabo ga e laetše tsebo le ye nnyane ya mohuta wa setšweletšwa. -Molaetša ga o tšwelele gabotse ka ge molekwa a tšwele tseleng kudukudu. -Ga go tlemagano ya diteng le dikgopolo. Ditaba di hialošwa gannyane. -Sebopego sa setšweletšwa ga se sona.
MEPUTSO YE 12 Diteng= 8 Peakanyo= 2 Sebopego= 2	-Tihalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo. -Tihalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo ebile e thekga sererwa. -Sebopego ke sa maleba sa go sepelelana le setšweletšwa.	7-8	4	3	0-2
POLELO, MONGWALELO LE PADISIŠOBOHLATSE -Segalo, retšistara, mongwalelo, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo e nepagetše ebile e hlamagile gabotse. -Ga go na le ge e ka ba phošo e tee.	-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo ga e na diphošo tša popopolelo ebile e hlamagile gabotse. -Tlotlontšu ke ye ntši. -Gantši ga go diphošo.	5-6	4	3	0-2
MEPUTSO YE 8 Polelo= 5 Mongwalelo= 2 Padišišobohlatse=1	-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano. -Sengwalo se tletše ka diphošo ebile se hlaahlakane. -Tlotlontšu yeo e lego gona ga e sepelelane le morero le ga nnyane. -Molaetša ga o tšwelele le ga nnyane.	13-15	10-11	7-8	0-5
KABO YA MEPUTSO	17-20	13-15	10-11	7-8	0-5

NIM
KEM
MWM

KAROLO YA A: DITAODIŠO**Ditaodišo tšeo di botšišitšwego.**

- 1.1 ke taodišokgadimo.
- 1.2 ke taodišokahlaahlo.
- 1.3 ke taodišongangišano.
- 1.4 ke taodišotlhaloši
- 1.5 ke taodišokahlaahlo.
- 1.6 ke taodišokgadimo/taodišokgopodišišo/taodišokeleletšo.
- 1.7.1 ke taodišotlhaloši/taodišokanego
- 1.7.2 ke taodišokanego

**Taodišokanego.****Tlhalošo.**

Taodišokanego e laodiša tiragalo ye e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

Tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa taodišo ya go anega:

- Tiragalo e swanetše go kgodiša le ge e theilwe godimo ga nonwane.
- Gantši taodišo ye e ngwalwa ka lebaka le le fetilego.
- Ditemana tša matseno di swanetše go tanya šedi ya mmadi.
- Tiragalo ge e le ye botse e swanetše go ba le ntlha yeo e e laetšago.
- Thumo ya moswananoši ya go kgahliša e a kgotsofatša.
- Kgahlego ya mmadi e swanetše go lotwa go fihla mafelelong.
- Taodišo ya go anega gantši e na le mokgwa wa go hlaloša.

Taodišotlhaloši.**Tlhalošo.**

Ka taodišotlhaloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona. Motho goba selo se sengwe a ka hlalošwa.

Tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa taodišo ye:

- Mongwadi o swanetše go hlagoša seswantšho ka mantšu.
- Kgetha mantšu le dikgopolo ka tlhokomelo gore o fihlelele seo se nyakegago.
- Dikakanyo mabapi le go bona, go kwa, go kgwatha, modumo le tatso di ka šomišwa go dira gore tlhalošo e kwešišege.
- Diriša dikapolelo ka tsela ya maleba.
- O swanetše go ba le boitemogelo bja hlogo yeo o ngwalago ka yona.

NIM
VEM
MWM

Taodišokahlaahlo.**Tlhalošo.**

Taodišo ye e leka go tšweletša mahlakore a mabedi a poledišano ka go lekana. Mongwadi o hlokomela dintlha tša go fapana tša hlogo ye gomme a hlagiša dikgopolo tša go fapana ntle le go tšea lehlakore. Mongwadi a ka ba le thumo ye e itšeng mafelelong a taodišo, eupša dintlha tša go thekga goba go ganetša di swanetše go lekalekana le go kwagala.

Tšeo di swanetšego go hlokomelwa taodišong ye:


- Mongwadi o swanetše go kwešiša le go lebeledišiša mahlakore a mabedi a taodišo ntle le go tšea lehlakore.
- Taodišo e swanetše go kwagala le go ikema ka dintlha. Seo se ra gore e se huetšwe ke maikutlo a mongwadi.
- Dikahlaahlo e be tša moya wo o fodilego, tša go naganwa gabotse le go thekgwa ka tshwanelo.
- Segalo e be sa go hloka khuduego eupša e be seo se kgodišago sa go hloka lenyatšo.
- Mongwadi a ka fa maikutlo a gagwe mafelelong a taodišo eupša seo e se be thumo ya taodišo.

Taodišokgadimo/Taodišokgopodišišo/Taodišokeleletšo**Tlhalošo**

Ka taodišokgadimo mongwadi o hlagiša dikgopolo ka ga sererwa a sa leke go ngangiša, go thekga goba go ba kgahlanong le sona. Gantši e na le tebelelo mong go na le go re e tšee lehlakore. Taodišo ye e dumelela mongwadi go ngwala ka boitemogelo bja gagwe le seo a ithutilego sona. Mohlala: mongwadi a ka ngwala taodišo ya mohuta wo morago ga go re a tsenele thuto ye itšego, morago ga go fetša protšeke yeo a bego a e dira goba morago ga go kgatha tema tiragalong ye nngwe ye e mo filego maitemogelo a go ikgetha.

Tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa taodišo ye:

- E ngwalwe ka lefetile.
- E ntšhe maikutlo a a tebilego a mongwadi.
- E tšweletše dikgopolo tša mongwadi, e sego tša motho yo mongwe.
- Dintlha tše di hlagišwago di kgodiše mmadi.
- Laetša magato ka moka a tiragalo (ge e ngwalwa ka morago ga tiragalo).
- Mafelelong laetša ka moo tiragalo yeo e kgathilego tema bophelong bja gago le ka moo e ka kgathago tema maphelong a batho ba bangwe.




Taodišongangišano.**Tihalošo**

Ka taodišongangišano mongwadi o na le kgopolo ye e itšeng goba ntlhakemo gomme a fe dintlha tša go fahlela goba go thekga maemo a gagwe. Kgopolo ya mongwadi e swanetše go kwešišega taodišong ka moka. Ka taodišo ye mongwadi o leka go kgodiša goba go fekeetša mmadi gore a kwane le kgopolo ya gagwe.


Tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa taodišongangišano:

- Thoma ka go laetša kgopolo ya gago ka tsela ya maatlakgogedi mabapi le hlogo.
- Efa dintlha tša go fahlela kgopolo ya gago le go thekga seo.
- Mongwadi o tla tsepelela dintlha tša go ganetšana le kgopolo ye e filwego.
- Bjalo ka mongwadi wa taodišo ye, tšweletša dikgopolo tše maatla ka ge taodišo ye e ama kudu maikutlo a gago.
- Ditlabelo tša makgethe le tsebo ya go kgodiša di swanetše go šomišwa.
- Polelo e swanetše go ba ye maatla gore e hlahle maikutlo a mmadi. Hlokomela gore polelo e se be ye mpe.
- Thumo le yona e swanetše go ba ye maatla, ya go kwala le go kgodiša.

PALOMOKA YA KAROLO YA A: 50

NIM
VRM
MWM

Phetla

KAROLO YA B: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE TELELE**2.1 Lengwalo la semmušo**

Le laetše tše di latelago:

- Retšistara le segalo e be tše di fodilego, tša semmušo.
- Aterese ya mongwadi/moromedi.
- Aterese ya moamogedi/moromelwa.
- Madume/Matseno le hlogo ya taba.
- Tšhomišopolelo, tlotlontšu le maswaodikga e be tša maleba.
- Mafelelo/Thumo le leina:
Ka boikokobetšo
Wa lena

2.2 Potšišotherišano

E laetše tše di latelago:

- Go be le mmotšiši le mmotšišwa.
- Dipotšišo di ka lebana le motho yo mogolo setšhabeng, motho wa mehleng goba e ka ba tša sethaka.
- Dipotšišo di nepiše se sengwe, mehlala: ge mmotšišwa a nyaka mošomo, go botšišwa ka ga mošomo wa gagwe. Go botšišwa ka ga bophelo bja gago ge o le motho wa go tuma bj.bj.

2.3 Lenaneothero le metsotso

Di swanetše go laetša tše di latelago:

- Letšatšikgwedi, nako le lefelo la kopano.
- Pulo le kamogelo.
- Maloko ao a tlilego le bao ba kgopetšego tshwarelo
- Palo le kamogelo ya metsotso ya kopano ya go feta.
- Ditšwametsotsong.
- Ditaba tša letšatši.

2.4 Taodišwana (Athekele) ya kuranta

E swanetše go laetša tše di latelago:


- Hlogo ya taba yeo e begelago babadi ka seo se anegwago.
- Hlogo ya taba e be yeo e gogago mahlo a babadi.
- Go be le dihlogo tša dikgopolotlaleletšo le temana yeo e hlalago le go godiša kgahlego go hlatholla kanegelokgolo.
- Kanegelo e tšweletšwe ka ditemana tše pedi goba tše tharo tše kopana.
- Ditemana tše dingwe di hlaloše ditaba tša bokamorago. Tsopolo goba tšhišinyo e ka šomišwa bjalo ka temana ya mafelelo ya go tswalela.
- Polelo e be ye e tsošago maikutlo le go hlohleletša.

- Mafelelong efa ka botlalo leina le boitsebišo bja motho yo go ka ikgokaganywago le yena go ka fa ditaba ka botlalo ge go hlokega.

Diteng di tšweletše tše di latelago:

- Ditemana di tšweletšwe ka diripa tše tharo:
 - Matseno a tšweletše bothata.
 - Mmele o tšweletše kgodišo ya bothata.
 - Thumo e akaretše bothata gomme e tliše tharollo le ditšhišinyo.
- Segalo ke se se fodilego.
- Retšistara e be ya maleba.
- Ditaba e be tša nnete.

PALOMOKA YA KAROLO YA B: 30



KAROLO YA C: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE KOPANA**3.1 Papatšo**

Hlokomela tše di latelago papatšong:

- Hlogo ya papatšo.
- Fonte ya go fapana.
- Go bapatšwa eng?
- Tshedimošo ka botlalo mabapi le setšweletšwa seo se bapatšwago.
- E kwalakwatšwa kae?
- Morero wa papatšo.
- Mmapatši o šomiša polelo ya go goga šedi ya bareki/babadi.

3.2 Pukutšatši

Pukutšatši e laetše tše di latelago:

- Tšatšikgwedi.
- Ngwaga.
- Dinako go ya ka ditiragalo.
- Lefelo.
- Ditiragalo tša letšatši.
- Ngwala ka motho wa pele.
- Polelo e be ya segwera.

3.3 Ditaelo


- Di mabapi le eng?
- Di tšwelela ka mokgwa wa ntlha ka ntlha goba tlhalošo ka temana.
- E be tšeo di kgonagalago.
- E be tša malebana le tiragalo yeo e tšwelelago legato ka legato.

Mohlala: Tšhela meetse ka sekotlelong.

Ela sešepe ka maswanedi.

Kgethologanya diaparo go ya ka mebala ka mo o nyakago go di hlatswa ka gona, bj.bj

PALOMOKA YA KAROLO YA C: 20
PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 100



NIM
VER
MWM.